

[16]

"MITLANGU YA VAFANA VA VATSONGA" Cntd.29 Nwandewulani (Ncikinyana).

Ntlangu lowu hi wuhwana wa mitlangu le'yikulu le'yitla-aka hi vafana va Vatsonga hikwako lomu Vatsonga va akeke kona; a ku kona lomu wu nga tlengiwiki kona. E ntlangu lowu wu vita-niwa hi mwvito mambirhi : (i) Nwandewulani kumbe (ii) Ncikinyana.

Vafana la'va tlangaka e ntlangu lowu va rhanga hi ku lava murhi lo'wu n̄ga ni rhavi le'ro tiya, le'ri naveke ri n̄ga yimi ri languta e henhlā. Loko va ri kumile, va k̄landziya murhi wa kona, va za va ya ri fikela. Se ke va tsimba e ridzwa kumbe ntambhu le'yo tiya n̄opfu e ka rona hi matlhelo mambirhi le swaku munhu a kota ku tshama e ka yona, a ku nciki-i-i, milenge ya kwe yi nga khomi e hansi.

Se loko mufana a tshamise xiswefwo, nakulobye o ta yima hi le ndzaku ka yena, a h̄wi susumeta, a ku dewu-u-u, dewu-u-u, dewu-u-u, a ri karhi a h̄wi susumeta. A hi ku nandziha ka swona e ku susumetiva hi ndlela leyi, u ku ga-a-a, milen̄e yi langutile e henhlā, u ya e mahlweni u tlhela u vuyela e ndzaku, u ri karhi u hungiwa hi moyo lo'wo nandziha. Swa va nandzihela swinene vafana va Vatsonga e ku ncikinya kumbe ku dewula; ni ku va rivata swa va rivata, va rivala ni swifowu sia vona, swi ya nghene e maveleni.

Hakanyingi, v fana va Vatsonga va pfumala ridzwa kumbe nahilim̄ yo ncikinya ha yona. E mikarhini le'yo tano va tirhiesa marhavi la'ya ovekaka e ku ncikinya ha wona. Mufana o khandzi-ya e rhavini ra murhi, kutani vafana-kulobye va h̄wi ncikunyisa hi ku ova rhavi leri a n̄ga ka rona, va ri kokela e henhlā, va tlhela va ri ri tshika ri ku wachu ! ri vuyela e henhlā.

Mikarhi yihwana mufana wa swi kota e ku ncikinya a ri swaki-e, loko vanakulobye va n̄ga ri e kusuhi. Leswi, o sw'endla hi ku dzima milen̄e ya kwe e henhlā, a tshembela e ndzhaku, ivi se a titshika a ku nciki-i-i, ḡewu-u-u, pewu-u-u, a ri karhi a

3

32. X'tova-tovana.

Ntlangu lowu wa X'tova-tovana wu tala ku tlangiwa hi vafana va Vatsonge loko va xuxa nimadyanbu. I ntlangu lo'wu kerhatsaka swinene e ka lava va nga riki Vatsonge, hikuva a wu kombisi swinene-nene leswi wu tlengisiwaka swona ni leswi wu tlangeriwaka swona. Wu dyondzisa vafana e ku lengutela le'swi lavaka ku humelela, ni ku hlayela.

E ku sunguleni ka ntlangu lowu, mufana uhwe o fumberhela xandla xiñwe, ivi a xi tova hi khudzu ni ritiko re ku komba ra xandla xa vumbirhi. Se vanakulobye na vana va tovana na yena hi mukhuva wolowo, voko ri tova voko. Se loko va khowanise xisweso, uhwana wa vona o ta sungula ku yimbelela e risimu ra kona, a ku :

"X'tova-tovana, khatlu!"

Hi leswaku loko muyimbeleri wa kona a fika e ka rito ra "khatlu", vatlangi hikwavo va fanelia ku tshikana xikanwe va vula xikanwe ni muyimbeleri, va ku : "khatlu!"

Ntlangu lowu wu ayondzisa ku hlayela hi ndlela leyi :- Ro sungula muyimbeleri wa kona o yimbelela marito mambirhi ntsena, a ku : "X'tova-tovana, khatlu!" Ravumbirhi o ta yimbelela marito manharhu, a ku : "X'tova-tovana, x'tova-tovana, khatlu!" Ravurharku o ta yimbelela marito ya mune, a ku : "X'tova-tovana, x'tova-tovana, x'tova-tovana, khatlu!" Kvala, vatlangi hikwavo va fanele ku va se va xiyile leswaku musumi wa vona o sungula hi "x'tova-tovana" uhwe, se a ye ka wa vumbirhi, ni wa vunharhu, a yisa xisweso. Se ke mutlangi l'a nga tiviki ku hlaya o ta hoxa hi ku hwela kumbe ku hatlisela ku khatlula. Yoloyi, wa hoxa : se wa hlekiwa ni ku humesiwa e ntlangwini lowu. Swi ta yisa sweswo, ku za ku sala mutlangi a ri uhwe ntsena. Yoloyi, hi ye a tluleke vanakulobye hi ku hlayela.

Kasi mikarhi yiñwana musumi 'a kona a nga landzeleri nongo-loko wa tinhlayo, kambe o vula "Va-x'tova-tovana" va ntalo lowu a wu rhandzaka, leswaku hnwe vatlangi ni bvumbha laha a nga ta

K24/12

4

ser 880

32/2^x

32/2-4

vula kona "x'tova-tovana" wo hetelela. Kwala, hi ko ntlangu lowu wu nonohwaka kona, ni ku teakisa kona. Votala va /hatlia e kumbe va hlwela ku khatlula : se va humesiwa e ntlangwini, hi-kwala ho ka ku ka va nga koti ku pimanise swinene-nene le' swi lavaka ku humelela.

E ka la'va wu tivaka, a hi ku teakisa ka wona ntlangu lowu va "X'tova-tovana".

36. NWAMVUMANA.

Vafana va Vatsonga va tlanga ntlangu lo'wu variwaka Nwamvumana. Tani hi mitlangu le'yotala ya Xitsonga, Nwamvumana i ntlangu wo teekisa swinene-nene. Wu hambana ni mitlangu le'yotala hi leswi wona wu nga riki ntlangu wa ku phikizane ha wona.

Vahwambumana va edliwa hi tindlela le'tinyinginyana. Vafana vahwana va vatla kipulangvana xi va xiphambatu lexi ku leha ka xona ku lavaka ku ringana ni ritiho ra nkulukumba le'ba le xikarhi; k'anama ka xona ku ringana ni ku leha ka dingo ra ritiho. Seloko xivatliwil xi lala swinene, xiphambatu lexi xa boxiva kambirhi e sikarhi ka xona hi mukhuva lowu: (:). Maxuva lawa mambirhi ya boxiwa hi ntluvu le'yi hisaka ngopfu. Se loko nwamvumana a boxisive sweswo, ku laviwa ringoti le'rolala ngopfu, ri huleriwa e milorweni ya xiphambatu lexi; ivi se ri bohiwa. Vahwana vafana va endla vahwamvumana ve wona hi ximilana lexi va xi vulaka nwamvumana. Ximilana lexi xi ni xiluve le'xo saseka; xi ni matluka ya ku onge i muyombva; xi mila ngopfu e hansi ka mirhi, e swihlahleni. Nwamvumana loyi wa olova ngopfu swinene. E ku endla nwamvumana ha yena, mufana o rhanga hi ku vandla kumbe ku kwamula tingoti te ximilana lexi, ku sela nsinya wa kona lo'wo vevuka, wo olova, wo basa wu ku pa-a-a. Se hikone mufana a nge ta trema dingu le'ri ringanaka ni ritiho ra le xikarhi ra munhu lo'nkulu. Dingu leri, ri boxiva tani hi xiphambatu za pulanga, ivi xi huleriwa hi ringoti le'ri kwemuriweke e ka ximilana lexi. Tingoti te muhlovo vuhwana a ti fanelanga ntirho lowu hikuva ti hatla ti trema ni ku hlkata nwamvumana loyi. Hi wo ma-endlele ya xitlangu xa kuna.

Ku tlanga ka ntlangu lowu a ku karhati, hikuva ko chayiwa nwamvumana loyi ntrena. Swi endisiwa lefwi :- Mufana o haka tintiho te yena ta ku kombe ha tona e manumu ka ngoti ya kona hi matlhelo mambirhi ya xiphambatu ; se a nduluta-ndzuluta nwamvumana leswaku ringoti ra kona ri tsondzeleka ri lukana. Se mafana o ta tshika ku ndzuluta nwamvumana, se a sungula ku'hvi

ser 880

36/2*

K24/12

36/2-6

gwimba a chaya a ku "mbvu-u-u" -- a debyisa -- a tlhela a chaya
 hi ku gwimba a ku "mbvu-u-u". Vañwana vafana va chaya va ri
 karhi va yimbelela va ku:/ "Nwamvumampepe....." (mvu-u-u),
 "hwamvumampepe....." (mvu-u-u), swi yisa xiewe swo. Xiphambatu
 xa kona xi rhendzeleka ku fana ni xipelu-pelu, x'endla
 ongeti i vilwa. E ka vafana, a hi ku tsakisa k' swona.

TM.

"MITLNGU YA VEFANA VA VATSONGA". contd.37. XITIMELA NA MATI.

Lowu i ntlangu wa vefana va Vetsonga lo'wu fanakanyana ni mitlengu ya tinxaka timbe. Ntlangu lowu, wu tlangiwa hi vefana la'va hlayekenyana. Mu tala ku tlangiwa ni vuseku. Na wona a hi ku tsakisa ka wona ! Xitimela na Mati xi tlangiwa hi vatlnagi ntsena, va nga ri ni xo tlanga ha xona.

Ku fungula vefana vambirhi la'va yimeke va langutanile, va khomene hi mavoko hikwavo, va danyanisile mil nge ni mavoko. Vanakulobye la'vanyingi vona va yim hi rixaza, va kongoma mavoko ya lava vambirhi la'va khomaneke. Se la'va xaxameleke va sungula ku famba va kgomene swisuti, va hundza va kgokgomela hi le hanzi ka mavoko ya la'vambirhi la'va khomaneke. Loko va ri karhi va hundzisa sweswo, la'vambirhi la'va khomaneke. Loko va ri karhi va hundzisa sweswo, la'vambirhi va ta khomu uhwe, va ku : "Gi ! Hi khomile. Xitimela na mati u langa yini?" va vula hi ku Awì kama xisuti e xikarhi ka mavoko la'ya khomaneke. Se yena o ta langa tlhelo leri a layaka ku yima na rona -- "Xitimela" kumbe "Mati". Hi leswaku mufana uhwana i "Xitimela", lo'uhwana i "Mati". Swi ta yisa sweswo va za va khometeriwa hikwavo ku nga ha sali ni uhwe.

Mufana uhwana ni uhwana l'a khomwaka o ya yima e ndzhaku ka loyi a langeke ku yima na yena a khomana na yena ni la'va-hwana hi swisuti.

Makumu ya ntlangu wa kona, laha ntlangu wu nandzih ka kona i ku kokana ka mitlawa leyi minibirhi, le'yìi hakaneke teni hi switimela swimbirhi, leswaku ku ta voniwa le'xi nga ni matimba ngopfu -- Xitimela kumbe mati. A hi ku tsakisa ka scona e ku vona v fena va tshwimbirisane, va kokana hi matimba ya vona hikwavo, va ko vs tlurisa va tlhelo rihwana e ndzilokana wa kona lo'wu pimiweke. Se ku ta va ku hleka ni mafenya -- ku hlekiwa la va n'a kokwa, ni la'va nge tsemeka-tsemeka, hi le xikarhi loko ku ri karhi ku kokaniwa, ni lava vs ku ofa va we va ku ga-ga-ga-a-a, kumbe va ku pfindi-i-i. Hi wo makumu ya ntlangu lowu wo nandzihha ngopfu, lowu.

END S 880.